

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
Ho etswe tekolo ya motheo e lekanyeditsweng matsatsing a 3 a qalang a beke ya pele. Ho rekotwe lesedi lohle e le ho fumana boiphihlelo ba baithuti le moo ba haellwang teng. Tlhahisoleseding ena e lokelwa ho sebediswa ha ho etswa diqeto ka tse tla rutwa le mesebetsi ya ho ithuta.				
1-2	<p>Mamela ditlaleho tsa seyalemoya kapa koranta le ho buisana ka ditaba tsa moraora.</p> <p>Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya Mamela dintlha tse ikgethileng mananeong a seyalemoya le a thelevishene Hlwaya hore na mehopollo e tadimang ntho ka lehlakore le le leng e etsahala jwang Botsa dipotso tse hlokolotsi tse phepetsang mme o batle ditlhaloso tse ding Mamela bakeng sa tlhahisoleseding ho tswa ditemeng tse fapaneng tsa molomo: ditlaleho, kgutsufatso ya mehopollo ya sehlooho Ntshetsa pele ngangisano e lekalekaneng ka maemo a phephetsang Hlahisa maikutlo le ho a tshhetsa ka bopaki bo phethahetseng Mamela ka hloko le ho ba sedi Ananela maikutlo a hanyetsanang le a hao le ho arabela ka tshwanelo Buisana ka ho amoheleha ha tlhahisoleseding ka ho e bapisa le mehlodi e meng 	<p>Ho bala atikele ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla moelelo Pele ho ho bala: Ho etsa dikakanyo tse itshetlehileng sehloohong kapa ditshwantshong Hlwaya le ho buisana ka melaetsa e reretsweng ekasitana le e patehileng ya setso <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ipopole setshwantsho ka dikarolo tsa tema Amahanya le bophelo ba hao Buisana ka kamoo molaetsa o ka fetofetolang kateng Buisana kamoo mawa a sebediswang ke bangodi, banka-ditshwantsho, le batho ba etsang ditema tse tshwantshisitsweng a ka fanang ka maikutlo a itseng ka lefatshe Hlalosa le ho sibolla sephetho se labalabelwang Hlahisa le ho fana ka ditsela tse ding ho leka ho rarolla mathata <p>Mawa a ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho</p>	<p>Ho ngola kakaretso ya atikele ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya dintlha tsa bohlokwa Hlahlamanya dintlha Ngola ka mantswe a hao Boeletsa le ho lekola ho ngola le mesebetsi wa boiqapelo Ho ngola ka makgethe le ka mongolo o bonahalang <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ho ngola, mkgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisa Ho bala le ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontse</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mesebetsi o boemong ba lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Mabitsohohle, mabitsobitso, mabitsokgopolo. (Kenyelletsa mefuta ya mabitsa ho tswa ho beke ya 3-4) Maemedi (leemediqho le leemeditshupi) <p>Mesebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Moetsi, lehokedi la tumellano la moetsi le la leetsi (lehokamoetsi), lehokamoetsuwa Makgathe (lefetile, lelwale, letlang) <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho arola mantswe polelong, tsherediso ya bukantswe <p>Matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgutlo, feelwane, feelo, dikgutlwana, letshwao la potso, letshwao la makalo

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso /natefelo:</p> <p>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>		
3-4	<p>Ho buisana ka padi</p> <p>Mesebetsi ya selelekela: Mohl. ho akanya pele, ho okola, ho tsamaisa mahlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya ka se tlang ho • etsahala • Ho hlalosa maikutlo a mongoli le mmadi • Ho dula sehloohong • Ho hlalosa ka tsela e utlwalang • Ho buisana ka mehopolu ya sehlooho le dintlha tsa bohlokwa • Botsa dipotso mme a arabe ka nepo <p>Ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fana ka sebaka sehlopheng • Tsepama sehloohong • Botsa dipotso tse loketseng • Tswela pele ka dipuisano • Araba dipotso tsa ba bang ka kelohlolo le tlhompho 	<p>Ho bala padi kapa mofuta o itseng wa sengolwa</p> <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: Ho etsa dikakanyo tse itshetlehleng sehloohong le ho buisana ka mookotaba le dikahare <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya ka mantswa a matjha a sa tlwaelehang le ditshwantsho • Ho hlahloba ho hodisa kutlwisiso <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etsa dikakanyo mabapi le tema • Botsa dipotso mabapi le tema <p>Thuto ya dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlwaya le ho hlalosa mohopolu wa bohlokwa • Buisana ka baphetwa • Lemoha le ho buisana ka maikutlo a hlahang • E bua ka ho belaela le ho sotha • Amahanya diketsahalo le baphetwa le bophelo ba hae • E buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, morero le bamamedi • Ho sebedisa bukantswe bakeng sa ntshetsopele ya tlotlontswe 	<p>O ngola moqoqo o mabapi le baphetwa/mookotaba wa padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho ngola: Mamele ditema tse qotsitsweng ho tswa pading e badilweng • Kgetha dikahare tse loketseng sepheo • Sebedisa puo e loketseng le sebopeho sa tema • Sebedisa moralo o nepahetseng • Hlophisa dikahare ka tatelano • Sebedisa tlhahlamano • Sebedisa thutapuo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo, ho kenyetsetsa le lehoka-moetsi • Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mekgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso, le • Ho nehelana <p>Ho rekota mantswa le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentsewe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mabotsi, masupi, maemedi • Mosebetsi o boemong ba polelo • Lekgathe lelwale, lekgathe lefetile, lekgathe letlang <p>Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo, feelwana, ditlhaku tse kgolo le tse nyane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya bukantswe, ho arola lentsewe • Mahlalosongwe le malatodi

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> Ho nahanisisa ka dingolwa tse balwang ka boikemelo <p>Kamora ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho pheta pale kapa mehopolo ya sehlooho ka dipolelo tse 5-10 Hlahisa karabelo ya maikutlo dingolweng tse badilweng Amahanya le bophelo ba hao Bapisa dibuka/dingolwa tse badilweng <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta - Ho itokisetsa ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa /natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30.</p>	<p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO</p> <p>• HO BALLA HODIMO (MATSHWAO A 20)</p> <p>Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o o qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa.</p>				
5-6	<p>Ho mamela tema e susumetsang, mohlala, papatso ya seyalemoya</p> <p>• Mosebetsi wa selelekela: Ho akanya pele</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi e lelekelang: Ho akanya Ho botsa dipotso tse susumetsang maikutlo ka puo e nepahetseng Hlwaya maikutlo a fapaneng le a hao Bapisa maikutlo a hanyetsanang le ho fana ka mabaka 	<p>Ho bala tema e susumetsang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla moelelo Mosebetsi wa pele ho ho bala: Mohlala, akanya ka sehlooho le ditshwantsho Mawa a ho bala: Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso 	<p>Ngola tema e susumetsang mohlala. Puo ka ditshwantsho/papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho qholotsa maikutlo Ho tshepisa Sheba baamohedi ba ditaba Ho fana ka maikutlo mabapi le sehlooho le ho hlahisa mehopolo Ho nahanisisa le ho lekola mosebetsi wa boiqapelo 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Makopanyi Mathusi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Puo mmui le puo pehelo <p>Moelelo wa mantswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Maele le dikapolelo

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> Ho sebedisana hantle nakong ya dipuisano tsa sehlopha Ho arolelana mehopolo le ho fana ka maikutlo mabapi le dihlooho tse qholotsang ka tsela e utlwahalang, e momahaneng le e hlophisehileng Ho hlahisa mabaka a utlwahalang ho tiisa maikutlo Ho hlahisa dintlha le mabaka a utlwahalang ho tiisa maikutlo a hao Bapisa maikutlo a hanyetsanang le ho fana ka mabaka Tseпамisa maikutlo hodima tlhaloso 	<p>Ho bala ka kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Lekola tema Ho akaretsa tema Ho bala le ho utlwisisa ditema tsa ditshwantso mohlala, papatso le diphoustara <p>Pele ho ho bala: Buisanang ka ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho hlalosa tlhahisoleseding Ho buisana ka sepheo sa tema Ho buisana ka puo e sebedisitsweng Hlwaya le ho buisana ka makgetha a moralo a kang mmala le boholo ba mongolo Ho buisana ka moralo Bapisa ditema tse bohwang tse fapaneng mohlala, phousetara le papatso <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hlahisa mehopolo ka tsela e hlakileng le e utlwahalang Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejisetara Hlahisa mosebetsi o makgethe le nehelano e ntlafaditsweng Hlahisa moelelo o hlakileng le o nepahetseng <p>Sebedisa mokgwa wa ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ho ngola Ho lekola botjha Ho hlaola diphoso Ho bala hape le ho nehelana ka sehlahiswa <p>Ho rekota mantswa le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo (matshwao a 20) Moqoqo wa tlhaloso/moqoqo wa phetelo Diratswana tse 5 				
7-8	<p>Ho mamela palekgutswa Mosebetsi ya selelekela</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya 	<p>Ho bala palekgutswa Ho balla moelelo</p>	<p>Ngola lengolo la setswalle/bukatsatsi mabapi le palekgutswa</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa sebopeho o nepahetseng 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswa</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahokedi <p>Moelelo wa lentswa</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> • Ho hopola diketsahalo ka tatellano le ho sebedisa makgathe e nepahetseng • Ho sebedisana hantle nakong ya dipuisano tsa sehlopha • Ho bontsha kamoo tshekamelo ya lehlakore e boptjwang kateng le ditlamorao tsa yona ho momamedi • Buisana ka baphetwa • Buisana ka poloto, kgohlano le tikoloho • Ho buisana ka melaetsa e hlahang mongolong 	<p>Mosebetsi pele ho ho bala: Ho akanya bakeng sa sehlooho kapa ditshwantso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mawa a ho bala: • Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho • Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso • Ho bala ka kutlwisiso • Etsa dikakanyo mabapi le tema • Botsa dipotso mabapi le tema <p>Thuto ya dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlahloba tema bakeng sa melaetsa e patilweng le ho akaretsa mehopolo ya sehlooho le e tshhehetsang • Hlalosa kamoo mongodi a susumetsang maikutlo a mmadi: Semelo sa baphetwa • Sekaseka ka botebo maemo a setso le botjhaba • buisana ka poloto, mookotaba, tikoloho le semelo sa baphetwa • Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bontsha tlhokomediso ya baamohedi le setaele • Sebedisa sehlo se nepahetseng • Ho tsepamisa maikutlo ho ntlafatso ya puo, mopeleto, nako le ho hokahanya dipolelo dirapeng tse momahaneng • Ho sebedisa mantswe a kopanyang, mohlala, leha ho le jwalo • Ho hokahanya dipolelo dirapeng tse hokahaneng • Ho sebedisa mopeleto le matshwao a puo ka nepo <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/pele ho ho ngola • Ho ngola • Ho lekola botjha • Ho lokisa • Ho bala le ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meelelo e fapaneng <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekgathe lejwale, letswelli, • Lekgathe letlang la letswelli <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho arohanya mantswe kapa dinoko • Ditumatshwano

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>Tekanyetso ya semmuso Mosebetsi wa 3: Temakutlwisiso e balwang (matshwao a 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya sengolwa/tema eseng ya sengolwa (matshwao a 20) • Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) • Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 20) <p>Mosebetsi ena e ka nna ya se ngolwe ka nako e le nngwe kaofela</p>				
9-10	<p>Ho mamela le ho buisana ka puisano/dayaloko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi e lelekelang: Ho akanya • Mamela ditema tse fapaneng tsa molomo bakeng sa tlhahisoleseding • Kgutsufatsa mehopolu ya sehlooho le ho kgwaritsa dintlha tse ikgethileng • Sebetsa mmoho nakong ya dipuisano tsa sehlopha • Hlwaya le ho buisana ka makgetha a sehlooho • Buisana ka tshebediso ya ditho tsa mmele, dikahare, rejistara le kgetho ya mantswe • Buisanang ka sebopeho sa tema 	<p>Bala terama Ho balla moelelo Mosebetsi wa pele ho ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya ka sehlooho le ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya ka mantswe a matjha a sa tlwaelehang le ditshwantsho • Boeletsa ho hodisa kutlwisiso <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho kopanya tema • Akaretsa tema • Ho sebedisa bukantswe bakeng sa ntshetsopele ya tlotlontswe <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ngola puisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho senola baphetwa le tjantjello • Theha sehlo le maikutlo • Ho baka kapa ho eketsa kgohlano e teng • Hlahisa moralo wa pele ka tlhokomediso ya mohopolo wa sehlooho • Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejisetara • Ho nahanisisa le ho lekola mosebetsi wa boiqapelo • Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/pele ho ho ngola • Ho ngola • Ho lekola botjha • Ho hlaola diphoso • Ho ngola hape le ho nehelana ka sehlahiswa <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe Mahlalosi (nako, mokgwa)</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matshwao a qotso <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya dipolelo • Dipolelo, dipotso, ditaello <p>Moelelo wa mantswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahlalosongwe, malatodi

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO

<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho mamela le ho bua • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho bala le ho boha • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang • Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng mefuteng e meraro e laetsweng ho etswa simesteng 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana • Tshebetso ya ho ngola • Diratswana • Ditema tsa kgokahano • Moqoqo • Ho ngola tema ya boiqapelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya sebopeho le tshebediso ya puo • Mesebetsi e fapaneng ya sebopeho le tshebediso ya puo
---	---	---	---

KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA KEREITI YA 6 YA SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KOTARA YA 1

<p>Tekanyetso ya semmuso</p> <p>Mosebetsi wa 1: Mosebetsi wa molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (matshwao a 20) • Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o o qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa 	<p>Tekanyetso ya semmuso Mosebetsi wa 2: Mosebetsi wa ho ngola (matshwao a 20)</p>	<p>Tekanyetso ya semmuso</p> <p>Mosebetsi wa 3: Tema kutlwisiso e balwang (matshwao a 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya sengolwa/tema eo eseng ya sengolwa (matshwao a 20) • Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) • Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 20) • Mesebetsi ena e ka nna ya se ngolwe ka nako e le nngwe kaofela
---	--	--

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Ho mamela le ho buisana ka ditema tsa ditaelo</p> <p>mohl. resepe, ditshupiso</p> <p>Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hopola mokgwa wa tshebetso • Hlwaya makgetha a tema ya ditaelo • Ngola dintlha tsa sehlooho • Fana ka ditaelo tse hlakileng, mohl., mokgwa wa ho etsa teye • Etsa mekgwaritso le ho sebedisa ditaelo tse badilweng • Botsa dipotso ho batla tlhakisetsa • Etsa ditlhahiso ka ditaelo tse hlakileng • Hopola mehato 	<p>Ho bala resepe kapa tema e nngwe ya taelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla kutlwisiso/moelelo • Sekaseka makgetha a tema: Tlhophiso le melawana ya ditema tsa ditaelo • Beha ditaelo tse lobokantsweng ka tatellano <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola bakeng sa ho fumana • dintlha tsa sehlooho • Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso • Mawa a kutlwisiso • Botsa dipotso tse amanang le tema • Ho kopanya tema • Bontsha kutlwisiso ya tema le kamoo e sebetsang kateng: Ho bala ka ho toba • Ho lemoha le ho hlalosa dibopeho tse fapaneng, tshebediso ya puo • Hlwaya le ho lekola rejisetara ya tema • Ho utlwisisa le ho sebedisa tema ka nepo • Bapisa diresepe tse pedi tse fapaneng <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p>	<p>Ho ngola tema ya taelo mohl. mokgwa wa ho etsa teye</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaelo ka mokgwa o utlwahalang • Ngola disebediswa le metswako • Sebedisa bukantswe • Sebedisa ditaelo • Etsa tshebetso ya ho ngola • Sebedisa makopanyi le mekgwa ya ho hlophisa • Hlalosa ditsamaiso/mokgwa wa tshebetso • Hlophisa mantswe le dipolelo ka tshwanelo • Hlahlamiisa mehopolo ka tsela e utlwahalang • Hlahisa mehopolo ka tsela e hlakileng le e utlwahalang <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mesebetsi o boemong ba lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maemedi (marui le maamanyi) • Kutu, sehlongwapele, sehlongwntshao <p>Mesebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moetsi, moetsuwa <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karohano ya mantswe • Tshebediso ya bukantswe

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		Ho balla boithabiso/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30		
TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO • HO BALLA HODIMO (MATSHWAO A 20) Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o o qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa.				
3-4	Ho mamela le ho qoqa ka pale Mosebetsi e lelekelang <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya: Okola le ho tsamaisa mahlo • Hlwaya mookotaba botsa dipotso • Hlwaya kamoo ho tadima ntho ka lehlakore le leng ho etswang le kamoo ho ka bang le tshusumetso ho baamohedi ba ditaba • Buisanang ka ho arabela ditema • Amahanya le bophelo ba hao 	Bala pale Ho balla moelelo <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala: Ho etsa dikakanyo tse itshetlehleng sehloohong kapa ditshwantshong Ho balla hodimo Mawa a ho bala <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya ka mantswe a matjha a sa tlwaelehang le ditshwantsho • Ho hlahloba ho hodisa kutlwisiso Mawa a kutlwisiso <ul style="list-style-type: none"> • Etsa dikakanyo mabapi le tema • Botsa mehopollo mabapi le tema Thuto ya dingolwa <ul style="list-style-type: none"> • Ho hlalosa le ho buisana ka molaetsa • E bontsha kutlwisiso ya tema, kamano ya yona le bophelo ba hae, sepheo sa yona le kamoo e sebetsang kateng • Akaretsa tema ka dipolelo tse 5-10 Mawa a ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi /ho bala padi ka boikemelo Tekanyetso ya ho balla hodimo Ho balla boithabiso/natefelo:	Ngola pale <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa baphetwa ba ka kgodisehang • Bontsha tsebo ya mophetwa, poloto, tikoloho, kgohlano, sehlohlolo • Ho rala diketsahalo tsa sehlooho ka ho sebedisa mmapa wa monahano qalo (tlhaloso), bohareng (kgolo ya ditaba, sehlohlolo) le pheletso • Tatellano ya mehopollo ka tsela e utlwahalang • Hlahisa mehopollo ka tsela e hlakileng le e utlwahalang • Ho sebedisa tema kapa molaetsa Mokgwa wa ho ngola <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/pele ho ho ngola • Ngola mokgwaritso • Ho ngola • Ho lekola botjha • Ho lokisa/hlaola diphoso • Ho bala hape le ho nehelana ka sehlahiswa Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala	Mosebetsi o boemong ba lentswe <ul style="list-style-type: none"> • Mathusi a leetsi Mosebetsi o boemong ba polelo <ul style="list-style-type: none"> • Lejwale, lefetile, letlang lekgate le tswelli Mopeleto le matshwao a puo: Maele

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30		
5-6	<p>Ho mamela le ho buisana ka dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya Ho hlahisa maikutlo ka tsela e hlokolosi Ho sebedisana hantle nakong ya dipuisano tsa sehlopha Ho buisana ka morethetho Akaretsa thothokiso Ho buisana ka mefuta e fapaneng ya thothokiso Ho buisana ka sebopeho sa thothokiso 	<p>Ho bala thothokiso e bonolo</p> <p>Mawa a kutlwisiso</p> <p>Mosebetsi pele ho ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ka sehlooho le ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho hlahloba le ho hodisa kutlwisiso <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho kopanya tema Ho lekola tema <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya bokgabo ba thothokiso le ho sekaseka thothokiso ho utlwisisa moelelo, mohl. morethetho, mothofatso, tshwantshiso jj. Ho bontsha kutlwisiso ya thothokiso, kamano ya yona le bophelo ba hao Ho sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontse <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo /DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso/natefelo:</p> <p>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ngola thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa poeletsomodumo, (ditumammoho le ditumannotsi), papiso, tshwantshiso Sebedisa puo e hlaholang meralo, mokgwaritso le ntlafatso ya mongolo Hlahisa mokgwaritso ka tlhokomediso ya mohopolo wa sehlooho Bontsha kutlwisiso ya setaele le registara Ho nahanisisa le ho lekola mongolo le mosebetsi wa boiqapelo <p>Mokgwa wa ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisa diphoso Ho bala hape le ho nehelana ka sehlahiswa <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto kgodiso ya tlotlontse</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maetelli Makgethi (mokgwa, nako) <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Puo pehelo <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mekgabiso-puo ya thothokiso (ditumammoho le ditumannotsi), tshwantshiso, papiso, mothofatso
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 2 (*4):</p> <p>Ho ngola tema ya kgokahano (matshwao a 10)</p> <p>E ngolwa pele ho teko e laolwang</p>				

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
7-8	<p>Ho mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding mohl. tlaleho ya boemo ba lehodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelang: <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya Ho mamela dintlha tse ikgethileng Ho buisana ka molemo wa tlhahisoleseding Ho amahanya ditaba le bophelo ba hao Ho bua ka diphihlelo tse ka bang teng ho batho Ho bapisa maemo a dibaka tse fapaneng, e bontsha dibaka tse ratwang ka mabaka Ho nka karolo dipuisanong, ho tiisa maikutlo a hae Hlwaya makgetha a ditlaleho tsa boemo ba lehodimo: Rejisetara le mofuta wa puo e sebediswang Sebedisa mekgwa ya ho buisana ka katleho maemong a sehlopha Hlalosa le ho buisana ka ditema tse fapaneng tse bohuwang 	<p>Ho bala lesedi la tema mohl. tlaleho ya boemo ba lehodimo ho tswa koranteng</p> <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi pele ho ho bala: Ho akanya ka sehlooho le ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso <p>Mawa a temakutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Kakaretso ya tema Botsa dipotso tse mabapi le tema Ho bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho mohlala, mmapa Lemoha tsela eo tema e hlophisitsweng kateng Bapisa diphapano le ho tshwana ha maemo a lehodimo dibakeng tse fapaneng Hlalosa ditshwantsho Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso/natefelo:</p> <p>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ngola tema ya tlhahisoleseding mohl. tjhate ya boemo ba lehodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha ditshwantsho le dikahare tse loketseng Fana ka dintlha ka mmapa, tjhate, setshwantsho <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisadiphoso Ho bala hape le ho nehelana ka sehlahiswa <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa le boteng ba mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgethi, mabotsi, masupi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Polelwanabitso le polelwanakutu <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya bukantswe Ditumatshwano

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
9-10	TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 5: TEKONG E LAOLWANG YA BOHARENG BA SELEMO HO ARABELA DITEMA (MATSHWAO A 50) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tema ya sengolwa/tema eo eseng ya sengolwa (matshwao a 20) • Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15) 			

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)			
Mesebetsi ya ho mamela le ho bua • Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e fapaneng	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> • Mawa a ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso • Mesebetsi ya dingolwa e ikamahantseng le mefuta e meraro e kgothaleditsweng 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Diratswana • Ditema tsa kgokahano • Meqoqo • Boiqapelo 	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
KAKARETISO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA KEREITI YA 6 YA SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KOTARA YA 2			
TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO • HO BALLA HODIMO (MATSHWAO A 20) Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o o qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa.	TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 2(*4): <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola tema ya kgokahano (matshwao a 10) E ngolwa pele ho teko e laolwang	TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 5: TEKONG E LAOLWANG YA BOHARENG BA SELEMO HO ARABELA DITEMA (MATSHWAO A 50) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tema ya sengolwa/tema eo eseng ya sengolwa (matshwao a 20) • Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15) 	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Ho mamela le ho buisana ka ditshomo, mohlala. Tsa bahale le tsa bosatsejweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya • Ho hopola diketsahalo ka nepo le ho sebedisa makgathe a nepahetseng • Ho sebedisana hantle nakong ya dipuisano tsa sehlopha • Dipuisano <p>Mamela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho hlwaya hore na tshekamelo ya lehlakore e boptjwa jwang le ditlamorao tsa yona ho baamohedi ba ditaba • Buisanang ka baphethwa • Buisana ka poloto, kgohlano le tikoloho • Buisana ka melaetsa e hlahang temeng • Bontsha meetlo, boleng le ditumelo tsa setso • Nahana ka kgohlano dipakeng tsa botle le bobele 	<p>Ho mamela le ho buisana ka ditshomo, mohlala, tsa bahale le tsa bosatsejweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala, ho akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho <p>Ho balla moelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho • Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso <p>Mawa a temakwutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nahana ka makgetha a sengolwa • Amahanya le bophelo ba hao <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisana ka makgetha a tshomo tse kgethilweng, baphethwa le melaetsa • Hlalosa tlhakisetso le kakaretso ya ho arabela ditema • Ho qapa le ho hlalosa se ratwang le phethelo <ul style="list-style-type: none"> • Akaretsa sengolwa ka dipolelo tse 3-5 <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/ho bala ka dihlopha/ho bala ka bobedi/ka bo mong/ho bala padi</p> <p>Ho balla boithabiso:</p> <p>Pale/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ngola ka mophethwa eo o ipopetseng yena • Nahana ka sebopeho • Sebedisa mantsewe a hlahosang le ho bapisa baphethwa • Meralo, mongolo le ntlafatso ya ho ngola • Tsepamisa maikutlo ho ntlafatsa mopeleto, nako le ho hokahanya dipolelo ho bopa ditemana tse hokahaneng • Ho bontsha kutlwisiso ya poloto, kgohlano le mookotaba • Tshebediso e nepahetseng ya makgathe <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rera/ho ngola pele • Ho etsa moralo • Ho ntlafatsa • Ho hlophisa • Ho hlaola diphoso le • Ho nehelana <p>Ngola kgutsufatso</p> <p>Ngola mantsewe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantsewe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontsewe</p> <p>Sebedisa papetla/karete ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi wa boemo ba mantsewe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgethi • Maetsi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boetsi le boetsuwa • Tatolano <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <p>Mokgabisopuo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgonyetso

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4 MOHATO WA 1 DIPATLISISO	<p>Ho mamela le ho nka karolo moqoqong o mokgutshwane o mabapi le porojeke e ngolwang ka boiqapelo o ipapisitse le mofuta o kgethilweng (mohlala, dithoko/tshomo/terama/palekgutshwe)</p> <p>Titjhare o tla</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka tshebetso ya dipatlisiso le nako ya ho etsa dipatlisiso Buisana ka dipotso tsa tataiso/sehlooho Bua ka tshebediso ya mehlodi ya dipatlisiso le disebediswa Tsepamisa maikutlo tabeng ya ho ngola dinoutsu Hlalosa mehlodi Hlalosa mawa a tekanyetso le makgetha a rubriki/lenanetekolo <p>Baithuti ba tla</p> <ul style="list-style-type: none"> Arolwa ka dihlopha kapa Ba tla sebetse ka bomong Bokella dintlha bakeng sa dipatlisiso Arolelana maikutlo, le ho nka karolo dipuisanong Ngola ka mehlodi Boloka tlaleho ya tshebetso ya dipatlisiso (potefolio ya bopaki) 	<p>Bala bakeng sa dintlha tse ipapisitseng le mofuta o kgethilweng wa sengolwa (mohlala, thothokiso, terama/palekgutshwe)</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka disebediswa bakeng sa dipatlisiso Kgothaletsa baithuti ho eketsa tse ding tsa disebediswa ho tseo ho fanweng ka tsona Buisanang ka sengolwa se kgethilweng ho ntlafatsa kutlwisiso Buisanang ka makgetha a thothokiso/dipale/terama/palekgutshwe Sebedisa mawa a ho bala bakeng sa kutlwisiso Okola maikutlo bakeng sa dintlha tsa bohlokwa Tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshhehatsang Etsa dikakanyo Hlalosa moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang le ditshwantsho Kopanya tlhahisoleseding e kgethilweng hore e hlophisa ditshwantsho (mohlala, mmapa wa monahano, tjhate, diyakeramo ya Venn, jj.) Ngola dintlha bakeng sa ho itokisetsa mohato wa 2 wa porojeke: Ho ngola 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mofuta e fapaneng ya ho hlophisa ditshwantsho ho kopanya diphuputso tsa dipatlisiso bakeng sa porojeke e ngolwang ka boiqapelo <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha dibopeho /disebediswa tse nepahetseng ho tshhehatsa mofuta wa sehlahiswa (mohlala, mmapa wa monahano, tjhate ya tatellano, setshwantsho sa Venn, jj.) Bua ka mehlodi Phetha mekgwa ya tlhahlobo le ditlhaloso tsa rubriki/lenanetekolo Hopotsa baithuti ho ela hloko ha ba araba dipotso/sehlooho <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepamisa maikutlo tshhehetsong ya dipatlisiso Araba dipotso ka sehlooho sa dipatlisiso ka ho kgetha dintlha tse nepahetseng ho tswa mehloding e sebediswang nakong ya dipatlisiso Ngola dintlha ka mantswa a hao le ho itokisetsa Mohato wa 2: Ho ngola Latela sebopeliso sa ho ngola (ha ho nehelanwa ka yona) Sebedisa melawana ya puo e nepahetseng e amanang le tshhehatsheko ya dingolwa <p>Sebedisa melawana ya puo e nepahetseng e amanang le tshhehatsheko ya dingolwa</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe Makgathe, mabitso, mahlalosi</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Polelonolo, polelomamarane <p>Tlhaloso ya lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Lentswe le le leng bakeng sa polelwana Matlafatso ya dibopeho tsa puo le melawana e amanang le dipatlisiso tsa mofuta wa dingolwa tse tsepamisitsweng ho mohlala, (dithothokiso/ditshomo/terama/palekgutshwe) Tlhophiso ya dipihlelo tsa dipatlisiso (mohl. mmapa wa monahano, tjhate, setshwantsho sa Venn, jj.) Ho hlaka ha tlhahisoleseding Tshhebediso ya mantswa a amanang le dipatlisiso Dikamano tsa ditshupiso

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>HLOKOMEDISO HO TITJHERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tshebetso ya dipatlisiso e tswelapele nakong ya saekele ya dibeke tse pedi ✓ Bopaki ba mesebetsi bo lokela ho bolokwa pokellong ya mesebetsi ya moithuti/faele/potefolio ya bopaki ✓ Bontsha mokgwa wa ho etsa dipatlisiso – ‘Ke a etsa, Re a etsa, O a etsa’ ✓ Diphuputso di lokela ho arabela ho sehlooho sa dipatlisiso ✓ Ela hloko ka ho kgetheha mehlodi ✓ Lekola mohato wa 1: Batlisisa ka ho sebedisa rubriki/lenanetekolo le ho fana ka diphetho ho baithuti ✓ Mesebetsi yohle e lokela ho etswa ka phaposing ka tataiso ya titjhere <p>Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho ntshetswa pele</p>			
<p>5-6</p> <p>MOHATO WA 2 HO NGOLA</p>	<p>Mawa a ho mamela le ho bua – Tsepamisa maikutlo hodima mofuta wa dingolwa tse amehang (mohlala, dithothokiso/ dipale/terama/palekgutshwe)</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phetha sehlooho se tsepamisitsweng nakong ya dipatlisiso • Buisanang ka mehlodi le dikarolo tse amanang le mofuta oo o entsweng dipatlisisong • Netefatsa hore baithuti bohle ba itokiseditse ho qala mohato wa 2: Ho ngola • Buisana le baithuti ka ho rala dingolwa tsa bona ba sebedisa diphihlollo tsa bona tsa dipatlisiso • Buisanang ka tshebetso ya ho ngola • Fana ka ditaelo tse ipapisitseng le mosebetsi wa ho ngola • Buisanang ka mosebetsi wa ho ngola o tla hlaliswa (moqoqo/tlaleho/phoustara, jj. 	<p>Mawa a ho bala le ho boha. Tataisa baithuti ho utlwisisa rubriki le ditekanyetso tsa tekolo tsa porojeke e ngolwang ka boiqapelo</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fana ka tlhaloso e hlakileng mabapi le dinako • Tataisa baithuti ho bala le ho sebedisa dinoutso tsa dipatlisiso • Bala le ho buisana ka rubriki • Manolla ditekanyetso le ho hlalosa rubriki <p>Baithuti ba tla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bala mofuta o kgethilweng wa sengolwa • Bala le ho utlwisisa rubriki • Bala le ho utlwisisa mawa a ho bala • Hlwaya melawana e tobaneng le mofuta wa sengolwa o ntseng o fuputswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Ngola/taka/theha karolo e ngotsweng ya sehlooho se kgethilweng <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neha baithuti sebopeho seo ba tla se sebedisa ha ba ngola • Tataisa baithuti kamoo ba ka qetellang sebopeho sa ho ngola <p>Buisanang ka tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rera/ho ngola pele • Ho etsa moralo • Ho ntlafatsa • Ho hlophisa • Ho hlaola diphoso le • Ho nehelana <p>Buisanang ka dikarolo tsa bangodi/tse tobileng mofuta o kgethilweng wa sengolwa</p> <p>Baithuti ba tla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa bokgoni ba ho ngola (haeba ho hlokeha) • Hlaola moralo wa pele • Bontsha bopaki ba ho lokisa sengolwa sa pele 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe Kutu</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelonolo, polelomararane</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelwana ya boiketsi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Dikgutlwana</p> <p>Matlafatso ya dibopeho tsa puo le melao ya tshediso ya puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matshwao a puo le mopeleto • Moelelo wa tlotlontswe • Sebopeho le dikarolo tse nepahetseng • Maikutlo a sehlooho le a tshehetsang • Melawana ya diratswana/ diitshwantsho • Ntshetsopele e utlwalang ya diratswana/mehopolo ho netefatsa momahano • Melawana ya puo jwaloka ha hlokoa bakeng sa sehlooho se kgethilweng

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	Baithuti ba tla: <ul style="list-style-type: none"> Nka karolo dipuisanong Ba tla utlwisisa ditebello tse amanang le dipotso tsa dipatlisiso		<ul style="list-style-type: none"> Ngola le ho hlahisa sehlahiswa sa ho qetela 	
	TLHOKOMEDISO HO TITJHERE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mokgwa wa ho ngola o tswelapele nakong ya saekele ✓ Bopaki ba mokgwa wa ho ngola bo tla bolokwa bukeng ya mosebetsi wa baithuti/faele/potefolio ya bopaki ✓ Laola tshebetso ya ho ngola ✓ Diphuputso di lokela ho arabela ho sehlooho sa dipatlisiso ✓ Ela hloko ka ho kgetheha mehlodi ✓ Lekola mohato wa 2: Ho ngola o sebedisa rubriki/lenanetekolo le ho fana ka diphetho ho baithuti ✓ Mesebetsi yohle e lokela ho etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere ✓ Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho tswelapele Moithuti e mong le e mong a ngole mosebetsi wa hae o tla tshwauwa ka bonngwe ho sebediswa rubriki			
MOHATO WA 3 NEHELANO YA MOLOMO	DINTLHA <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi yohle etla etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere Nehelano ya molomo e ka etswa ka mekgwa e latelang: Boikemelo, bobedi, dihlopha, empa e tla tshwauwa ka bonngwe ka rubriki e arohaneng E lokela ho amana le mofuta wa sengolwa o kgethilweng (thothokiso, tshomo/terama/pale e kgutshwanyane) Mohlala: Terama e ka tshwantshwa, thothokiso: thokokiso ya Slam jj. Boitokisetso ba nehelano ya molomo bo lokela ho qala ka kotara ya 3 le ho etswa nakong ya kotara ya 4 bakeng sa ho rekota le ho tlaleha Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho nthetswapele Porojeke e ipapisitse le mofuta o mong le o mong wa dingolwa tse rutilweng: dithothokiso/dipale/dipalekgutshwe/tshwantshiso/padi. Tlhokomediso: Ho lokela ho ba le mofuta e fapaneng ya dingolwa ho phatlalla le dikereiti Moralo/boitokisetso/dipatliso/patliso ya nehelano ya molomo le porojeke e ngolwang ka boiqapelo 			
TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 6 POROJEKE E NGOLWANG KA BOIQAPELO (matshwao a 40) BEKE YA 3-4 MOHATO 1: Dipatlisiso (baithuti ba etsa dipatlisiso ka porojeke) (matshwao a 10) BEKE YA 5 - 6 MOHATO 2: Ho ngola (baithuti ba ngola diporojeke tsa bona)			TEKANYETSO YA SEMMUSO – MOSEBETSI WA 7: POROJEKE E NGOLWANG KA BOIQAPELO (matshwao a 20) MOHATO 3: Nehelano ya molomo (baithuti ba etsa nehelano ya molomo e mabapi le diporojeke tsa bona) (matshwao a 20) Nehelano ya molomo <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa sebopeho se nepahetseng: Selekela, mmele le qetelo Nehelana ka maikutlo a sehlooho le a tsehetsang Bontsha bopaki ba dipatlisiso 	

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
(matshwao a 30)			<ul style="list-style-type: none"> Sebediso puo e nepahetseng ya mmele le bokgoni ba ho nehelana, mohlala, sheba bamamedi ka mahlong, modumo e be o utlwalang Nka karolo dipuisanong Fana ka maikutlo a ahang Boloka puisano Bontsha ho nahanela ditokelo le maikutlo a ba bang 	
<ul style="list-style-type: none"> Moralo/ho ngola pele ho porojeke e ngolwang ka boiqapelo Ho ngola mokgwaritso wa pele Ho hlahloba botjha Ho lokisa diphoso Ho bala hape Ho nehelana 			<p>Qala ka mosebetsi wa molomo kotareng ya 3 mme o o phethele ka kotara ya 4 ha ho rekotwa matshwao</p>	
7-8	<p>Ho mamela le ho buisana ka terama Titjhene o balla baithuti terama ka ho sebedisa mosebetsi ya ho bala ka kopanelo</p> <p>Mosebetsi e lelekelang: Ho akanya</p> <p>Ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka dikarolo tsa bohlokwa tsa tema Hlwaya kamoo kgethollo e ka etswang kateng le kamoo e ka susumetsang bamamedi Hlwaya mookotaba, botsa dipotso, elellwa le ho buisana ka makgabane a hlahellang sengolweng Hokahanya dikahare le melaetsa e temeng le bophelo ba hao <p>Fana ka maikutlo a bohlokwa mabapi le molaetsa wa tema</p>	<p>Ho ngola tekolobotjha ya tshwantshiso/terama</p> <p>Ho balla moelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi ya pele ho ho bala, mohl., ho akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mekgwa e fapaneng ya ho bala mohl., mawa Ho okola, ho hlwaya maikutlo a sehlooho le a tshhehetsang <p>Mawa a temakutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Amahanya le bophelo ba hao Etsa diqeto thutong ya dingolwa <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka botebo ka mekgwa ya setso le ya botjhaba temeng Hlwaya maikutlo a fapaneng mme o fane ka maikutlo a hao o itshetlehile hodima bopaki bo ngotsweng <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/ho bala ka dihlopha/ho bala ka bobedi/ka bomong/ho bala padi</p> <p>Ho balla monate:</p>	<p>Ho ngola terama/tshwantshiso e kgutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa boiqapelo Sebedisa sebopeho se nepahetseng Theha sehlo kapa maikutlo Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejistara <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho rera/ ho ngola pele Ho etsa moralo Ho ntlafatsa Ho hlophisa Ho hlaola diphoso le Ho nehelana <p>Ngola mantwe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantwe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa papetla/karete ho laola tswelopele ya ho bala 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe Kutu, sehlongwapele, sehlongwanthao</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo Boetsi le boetsuwa</p> <p>Foromo ya dipotso</p> <p>Puopehelo le puommui</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo Kgutlwane, feelo</p>

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		Pale/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30		
9-10	<p>Mamela ditshwantsho tsa metlae Titjhere o balla baithuti tema a sebedisa mawa a ho bala ka kopanelo Mosebetsi e lelekelang: Ho akanya Ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sheba le ho buisana ka dikahare le melaetsa ya sengolwa • Buisana ka bokgabane ba ditshwantsho sengolweng • Arolelana maikutlo ka sehlooho sa tema • Buisana ka mantswe leha e le afe a matjha a bohlokwa • Buisana ka dibapadi tse ka sehloohong le molaetsa wa motheo <p>Hlwaya le ho buisana kamoo maikutlo a susumetswang ke dikahare, kgetho ya mantswe le puo ya mmele ya sebui</p>	<p>Bala ditshwantsho tsa metlae Ho balla moelelo Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho utlwisisa tshusumetso ya bonono • Lemosa sekgahla sa tshebediso ya ditshwantsho <p>Maano a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fana a maikutlo mabapi le sengolwa • Botsa maikutlo mabapi le sengolwa • Latela ditaello tse kgutshwane, tse hatsitsweng le ho di hlalosa, le ho hlalosa mongolo o bonolo o bonwang: Kerafo, ditshwantsho tsa metlae • Hlahloba mongolo mabapi le molaetsa o patilweng le ho akaretsa mehopolo ya sehlooho le e tshhehetsang • Hlalosa kamoo mongodi a laolang maikutlo a mmadi: Mawa a sebediswang le dibapadi • Buisana ka botebo ka mekgwa ya setso le ya botjhaba ka se ngotsweng • Hlwaya maikutlo a fapaneng mme o fane ka maikutlo a hao o itshetlehole hodima bopaki ba sengolwa <p>Hlalosa le ho sekaseka dintlha ka dingolwa tsa kerafo Fetisetsa dintlha ho tloha foromong e nngwe ho ya ho e nngwe</p>	<p>Ho ngola mongolo wa dipopae/metlae</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sebopeho • Hlalosa mohopolo • Hlalosa mongolo • Sebedisa sebopeho se nepahetseng • Sebedisa sebapadi se ka sehloohong se kgahlisang le tse tshhehetsang • Sebedisa poloto le kgohlano ka kattleho • Ngola le ho rala ditshwantsho tsa metlae o sebedisa puo, ditshwantsho le sehalo ka boiqapelo mohl., papatso ya thelevishene <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ho rera/ ho ngola pele ✓ Ho etsa moralo ✓ Ho ntlafatsa ✓ Ho hlophisa ✓ Ho hlaola diphoso le ✓ Ho nehelana <p>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontse Sebedisa papetla/karete ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maetsi, mahlalosi, makgethi • Mosebetsi o boemong ba polelo Boetsi le boetsuwa Poummui le puopehelo • Mopeleto le matshwao a puo Tshededisano ya bukantswe, karohano ya mantswe

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/ho bala ka dihlopha/ho bala ka bobedi/ka bomong/ho bala padi</p> <p>Ho balla boithabiso</p> <p>Pale/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>		

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO			
<p>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua 	<p>Mesebetsi ya ho bala le ho boha</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa wa ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya temakutlwisiso e ballwang Mesebetsi ya dingolwa e thehilweng hodima dingolwa tse 3 tse kgethilweng nakong ya kgweditshelela 	<p>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa wa ho ngola Diratswana Ditema tsa kgokahano Meqoqo Ho ngola ka boiqapelo 	<p>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya puo:</p> <p>Mefuta e fapaneng ya melao le tshebediso ya puo e ikamahanyang le tema</p>
SESOTHO PUO YA TLATSETSO - KAKARETISO YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 3)			
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 6</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho ngola ka boiqapelo (matshwao a 10+30 = 40) Porojeke ya ho ngola ka boiqapelo e tla ikamahanya le segolwa se le seng sa tse rutilweng: Thothokiso/tshomo/terama/palekgutswe 		<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 7: TSA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Nehelano ya molomo ya porojeke (matshwao a 20) Hlokomela: Ho lokela ho ba le mefuta e fapaneng ya dingolwa ho habahanya le dikereiti Tswelapele ka nehelano ya molomo kotareng ya 3 mme o e phethele kotareng ya 4 ha matshwao a tla be a rekotwa 	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Ho mamela le ho buisana ka pale ya setso, mohl., tshomo</p> <p>Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya</p> <p>Tijhere o sebedisa ho bala ka kopanelo</p> <p>Ho bala tema</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka baphetwa Buisana ka poloto, kgohlano le tikoloho Buisana ka melaetsa e hlahang temeng Bonahatsa meetlo, ditekanyetso le ditumelo tsa setso Bontsha ntwana e dipakeng tsa botle le bobele Hlahisa diketsahalo ka tatellano e nepahetseng le ho sebedisa nako e nepahetseng Sebedisanang hantle nakong ya dipuisano tsa sehlopha Hlwana hore na menahano e fapaneng e boptjwa jwang le ditlamorao tsa yona ho momamedi <p>Puisano ya tshwantshiso ka phapusing</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka nehelano ya molomo o shebane le bamamedi Bontsha temoho ya bamamedi ba fapaneng Fetola lentswe, sehalo le ho phahama le ho theoha ha lentswe Hlahisa nehelano le bokgoni ka hloko <p>Fana ka tlhahisoleseding e ahang</p> <p>Tekanyetso ya thuto</p> <p>Boitokisetso ba nehelano ya molomo</p>	<p>Bala tshomo, mohlala, eo e seng ya nnete le ya bahale</p> <p>Ho balla kutwisiso</p> <p>Mesebetsi pele ho ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola, ho tlodisa mahlo, ho akanya ka ho sebedisa ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso <p>Maano a kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho bona dikarolo tsa tema ka mahlo kelello Amahanya le bophelo ba hao <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka makgaba a tshomo, mohlala, baphetwa, semelo sa baphetwa, poloto, kgohlano, tikoloho, mophethi, mookotaba le melaetsa Bua ka pheletso e amang diketsahalo tse itseng jj. Utlwisisa tema Sebedisa bukantswe bakeng sa ntshetsopele ya tlotlontswe Akaretsa tema ka dipolelo tse ka bang 5-10 <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho</p>	<p>Ngola tshomo, mohlala, eo e seng ya nnete le ya bahale</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngola tlhahiso ya boiqapelo ka sepheo sa boithabiso Kenyelletsa thuto le molaetsa Sebedisa makgetha a botho Sebedisa tlotlontswe e nepahetseng Fana ka maikutlo mabapi le sehlooho le ho hlahisa mehopolole Hlahisa mehopolole ka tsela e hlakileng, e utlwahalang Nahanisisa le ho lekola tema le mesebetsi wa boiqapelo <p>Hlahisa tema ka temoso ya mohopolole o bohareng, le dibopeho le melao ya tshebediso ya puo e nepahetseng bakeng sa sepheo le bamamedi ba itseng</p> <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ho ngola, mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisa Ho bala le Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng ba mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mesebetsi o boemong ba lentswe:</p> <p>Makgethi (tlhaloso le bongata)</p> <p>Dikgato tsa papiso (makgethi)</p> <p>Mesebetsi o boemong ba polelo</p> <p>Dipolelo tse bonolo Dipolelo tse rarahaneng</p> <p>Mefuta ya polelo (dipolelo, dipotso, ditaello)</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <p>Malatodi le mahlalosongwe</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi, bonyane ba metsotso e 30</p>		
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsa molomo (matshwao a 20) Mosebetsi ona o qala kotareng ya 3. O tla phethelwa ka kotara ya 4 ha ho se ho bokellwa matshwao Tsa molomo (matshwao a 20) <p>Mosebetsi ona o qala kotareng ya 3. O tla phethelwa ka kotara ya 4 ha ho se ho bokellwa matshwao</p>				
3-4	<p>Ho mamela le ho buisana ka ditema tsa ditaelo</p> <p>Mohlala, ditaelo tsa ho etsa seketswana sa pampiri/dimpho kapa ntho ya ho bapala ka disebediswa tsa ho tsosolosa jwalo-jwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi e lelekelang: <p>Ho akanya</p> <p>Matitjhere a bala ditaelo a sebedisa leano la ho bala ka kopanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya dikarolo tsa tema ya taelo Ela hloko dihlooho tsa bohlokwa Bontsha kutlwisiso ya tema ya taelo ka ho botsa dipotso tse hlakisang Ho ikgopotsa mokgwa Fana ka kakaretso ya ditaelo Etsa dintlha le ho sebedisa ditaelo tse balwang Fana ka maikutlo mabapi le ho hlaka ha ditaelo <p>Tekanyetso ya ho ithuta - e le ho itokisetsa nehelano ya molomo</p>	<p>O bala tema ya ditaelo mohl., risepe, tataiso</p> <p>Ho balla moelelo</p> <p>Maano a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa kakanyo ka ho sebedisa ditshwantso/mantswe Tihaloso e sa utlwahaleng ya mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang <p>Maano a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa dikakanyo mabapi le tema Ntsha maikutlo mabapi le sengolwa Sekaseka makgetha a sengolwa: Moralo le melawana ya ditema tsa ditaelo Tatelano, ditaelo tse sa tshwaneng Bontsha kutlwisiso ya tema le kamoo e sebedisang kateng Lemoha le ho hlalosa dibopeho tse fapaneng, tshebediso ya puo le sepheo Hlwaya le ho lekola rejisetara ya tema Utlwisisa le ho sebedisa dingolwa tsa ditaelo ka nepo Bapisa dihlopha tse pedi tse fapaneng tsa ditaelo <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho</p>	<p>Ngola kakaretso ya tema ya ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa bukantswe Akaretsa ditaelo tsa tema Akaretsa tema ka mokgwa wa dintlha/seratswana Sebedisa melawana e jwaloka sa pele, se latelang Sebedisa foreimi ya ho ngola Sebedisa dipolelwana tse hokahanyang Hlophisa mantswe le dipolelo ka nepo <p>Sebedisa mokgwa wa ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola, Ho ngola, mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisa Ho bala, le Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <p>Mahlalosi a mokgwa, nako, sebaka</p> <p>Tekanyo, nako le maqhubu</p> <p>Polelokopanyi, polelomararane</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>		
5-6	<p>Ho mamela le ho buisana ka dithothokiso Titjhere o bala thothokiso a sebedisa mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya selelekela: Okola tema le ho hlwanya ditmathothokiso, raeme morethetho, ditumatshwano Mamela thothokiso bakeng sa tlhahisoleseding e itseng Hlwaya disebediswa tsa thothokiso Akaretsa mehopolu ya sehlooho, le ho fana ka dintlha tse tebileng Buisana ka boemo ba setjhaba, boitshwaro le setso temeng Ditlhaloso mabapi le melaetsa, o fetiswa jwang tema Fana ka maikutlo a lekalekaneng le a hahang <p>Tekanyetso ya ho ithuta - e le ho itokisetsa Nehelano ya Molomo</p>	<p>Bala thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi pele ho ho bala: Mohlala, akanya o itshetlehile hodima sehlooho kapa ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utlwisisa tshebediso ya mekgabo le bonono - Tlhaloso e sa utlwalheng ya mantswe le ditshwantsho tse sa tiwaelehang - Utlwisisa makgetha a sengolwa - Akanya moelelo wa mantswe a matjha <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ntsha maikutlo mabapi le sengolwa - Botsa dipotso mabapi le tema <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya le ho fana ka maikutlo mabapi le tshebediso ya disebediswa tsa dithothokiso mohl. poeletsomodumo, phethaphetho, tshwantshiso le leetsisa Buisanang ka sebopeho sa thothokiso Hlalosa le ho buisana ka moelelo wa bonono/molaetsa Bontsha kutlwisiso ya thothokiso le kamano ya yona le bophelo ba hao <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p>	<p>Ngola thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa poeletsomodumo/tshwantshiso/leetsisa/p apiso, letshwao, sehlooho Nahanisisa le ho lekola mongolo le mesebetsi wa boiqapelo Hlahisa le ho hlophisa mehopolu ka mokgwa wa ho ngola Hlahisa le ho hlophisa mehopolu ka mokgwa wa ho ngola <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo / pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisa Ho bala, le Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng ba mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mesebetsi o boemong ba lentse Moetsi le moetsuwa</p> <p>Mesebetsi o boemong ba polelo Tshwantshiso, mothofatso, leetsisa matshwao</p> <p>Puo le puo pehelo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo Masakana</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		Ho balla ho ithabisa/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30		
TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 8 •Tema tsa kgokahano (matshwao 10) Mosebetsi ona o etswe pele ho teko e laolwang				
7-8	Poeletso Tekanyetso ya nehelano ya molomo			
9-10	TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 9 Teko e laolwang Ditema (matshwao a 50) <ul style="list-style-type: none"> • POTOSO 1: Tema e leng sengolwa/tema e seng sengolwa (matshwao a 20) • POTOSO 2: Setshwantsho (matshwao a 10) • POTOSO 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) • POTOSO 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15) 			

TEKANYETSO YA MOSEBETSI WA SEMMUSO (tekanyetso ya thuto)			
Mesebetsi ya ho mamela le ho bua Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e fapaneng	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya ho bala le ho boha Mawa a ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso Mesebetsi ya dingolwa e ikamahantseng le mefuta e meraro e kgothaleditsweng 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana Mekgwa ya ho ngola Ho kgutsufatsa Ditema tsa kgokahano Meqoqo Mongolo wa boiqapelo 	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
SESOTHO PUO YA TLATSETSO – TEKANYETSO YA SEMMUSO: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 4)			
TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 7 • Tsa molomo (matshwao a 20) Mesebetsi ona o qala kotareng ya 3 o phethelwe kotareng ya 4	TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 8 • Tema tsa kgokahano: (matshwao a 10) E tla ngolwa pele ho teko e laolwang TEKO E LAOLWANG	TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 9: TEKO HO ARABA TEMA (matshwao a 50) • Potso 1: Tema ya sengolwa/tema eseng sengolwa (matshwao a 20) • Potso 2: Setshwantsho (matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15) TEKO E LAOLWANG YA MAFELO A SELEMO	

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO	
MAHARENG A SELEMO	HLAHLOBO
MESEBETSI YA TEKANYETSO E LAOLWANG KE SEKOLO	
DITEKANYETSO TSA SEMMUSO WA DIKGWEDI TSE 6 1 Mesebetsi wa molomo: Ho balla hodimo ho habahanya le kotara ya pele le ya bobedi (kgweditshelela ya 1) 3 Mesebetsi ya ho ngola 1 Ho arabela tema 1 Teko e laolwang ya mahareng a selemo	1 Mesebetsi ya molomo: Nehelano ya projeke e ngolwang ka boiqapelo: Porojeke e ngolwang ka boiqapelo (kgweditshelela ya 2) 1 Tema ya kgokahano 1 Teko e laolwang ya mafelo a selemo